

1486.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. septembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE ZBOG SAJBER NAPADA KOJI PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU EVROPSKOJ UNIJI I NJENIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2019/797/ZVBP od 17. maja 2019. godine, 2020/651/ZVBP od 14. maja 2020. godine, 2020/1127/ZVBP od 30. jula 2020. godine, 2020/1537/ZVBP od 22. oktobra 2020. godine, 2020/1748/ZVBP od 20. novembra 2020. godine, 2021/796/ZVBP od 17. maja 2021. godine, 2022/754/ZVBP od 16. maja 2022. godine, 2023/964/ZVBP od 15. maja 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/1319/ZVBP od 17. maja 2024. godine, 2024/1779/ZVBP od 24. juna 2024. godine, 2025/171/ZVBP od 27. januara 2025. godine i 2025/887/ZVBP od 12. maja 2025. godine kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2019/796 od 17. maja 2019. godine, 2020/1125 od 30. jula 2020. godine, 2020/1536 od 22. oktobra 2020. godine, 2020/1744 od 20. novembra 2020. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/1390 od 17. maja 2024. godine, 2024/1778 od 24. juna 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2025/173 od 27. januara 2025. godine i 2025/886 od 12. maja 2025. godine kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20250514> od 12. maja 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0796-20250514> od 12. maja 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavješćavanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 28. maja 2028. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama („Službeni list CG”, broj 16/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-3202/3

Podgorica, 25. septembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravni učinak. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2019/797
od 17. maja 2019.

[o mjerama ograničavanja zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama](#)

(L 129I 17.5.2019, 13)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
M1	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/651 od 14. maja 2020.</u>	L 153	4	15.5.2020
► M2	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1127 od 30. jula 2020.</u>	L 246	12	30.7.2020
M3	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1537 od 22. oktobra 2020.</u>	L 351I	522	10.2020
► M4	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1748 od 20. novembra 2020.</u>	L 393	1923	11.2020
M5	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2021/796 od 17. maja 2021.</u>	L 174I	1	18.5.2021
M6	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2022/754 od 16. maja 2022.</u>	L 138	16	17.5.2022
M7	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/964 od 15. maja 2023.</u>	L 129	16	16.5.2023
► M8	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/2686 od 27. novembra 2023.</u>	L 2686	128	11.2023
► M9	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/1391 od 17. maja 2024.</u>	L 1391	1	17.5.2024
► M10	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/1779 od 24. juna 2024.</u>	L 1779	1	24.6.2024
► M11	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/171 od 27. januara 2025.</u>	L 171	1	27.1.2025
► M12	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2025/887 od 12. maja 2025.</u>	L 887	1	13.5.2025

Koju je ispravio:

► C1 [Ispravak, L 230, 17.7.2020, 36 \(2019/797\)](#)

▼ B

ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2019/797

od 17. maja 2019.

o mjerama ograničavanja zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama

Član 1.

1.

Ova Odluka primjenjuje se na sajber napade sa znatnim učinkom, uključujući pokušaje sajber napada s potencijalno znatnim učinkom, koji predstavljaju vanjsku prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama.

2.

Sajber napadi koji predstavljaju vanjsku prijetnju obuhvataju sajbernapade:

(a)

koji potiču ili su izvedeni iz područja izvan Evropske unije;

(b)

za koje se upotrebljava infrastruktura izvan Evropske unije;

(c)

koje izvede bilo koja fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo koje ima poslovno sjedište ili djeluje izvan Evropske unije; ili

(d)

koji se izvedu uz podršku, prema nalogu ili pod kontrolom bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela koji djeluju izvan Evropske unije.

3.

U tu svrhu sajber napadi su djelovanja koja obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

pristup informacionim sistemima;

(b)

ometanje informacionih sistema;

(c)

ometanje podataka; ili

(d)

presretanje podataka,

ako takva djelovanja nije propisno ovlastio vlasnik ili drugi nosilac prava u vezi sa sistemom ili podacima ili njihovim dijelom, ili ako nisu dopuštena u skladu s pravom Evropske unije ili dotične države članice.

4.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju državama članicama obuhvataju sajber napade koji pogađaju informacione sisteme povezane između ostalog sa:

(a)

kritičnom infrastrukturom, uključujući podvodne kablove i predmete poslate u svemir, koja je ključna za održavanje vitalnih funkcija društva ili za zdravlje, sigurnost, zaštitu i ekonomsku ili društvenu dobrobit ljudi;

(b)

Službama neophodnim za održavanje ključnih društvenih i/ili ekonomskih aktivnosti, posebno u sektorima energetike (električna energija, nafta i plin); prevoza (vazdušnog, željezničkog, vodenog i drumskog); bankarstva; infrastruktura finansijskog tržišta; zdravstvenog sektora (pružaoci zdravstvene zaštite, bolnice i privatne klinike); opskrbe pijaćom vodom i njene distribucije; digitalne infrastrukture; i bilo kojeg drugog sektora koji je ključan za dotičnu državu članicu;

(c)

ključnim državnim funkcijama, posebno u područjima odbrane, upravljanja i funkcionisanja institucija, između ostalog za javne izbore ili postupak glasanja, funkcionisanja ekonomske i civilne infrastrukture, unutrašnje sigurnosti te vanjskih odnosa, između ostalog putem diplomatskih misija;

(d)

skladištenjem ili obradom klasifikovanih podataka; ili

(e)

vladinim timovima za hitne intervencije.

5.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji obuhvataju sajber napade na njene institucije, tijela, kancelarije i agencije, njene delegacije u trećim zemljama ili međunarodne organizacije, njene operacije ili misije zajedničke vanjske i bezbjednosne politike (ZVBP) i njene posebne predstavnike.

6.

Ako se to smatra potrebnim kako bi se ostvarili ciljevi ZVBP-a iz odgovarajućih odredaba člana 21. Ugovora o Evropskoj uniji, mjere ograničavanja u skladu s ovom odlukom mogu se primijeniti i kao odgovor na sajber napade sa znatnim učinkom protiv trećih država ili međunarodnih organizacija.

Član 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„informacioni sistemi” znači uređaj ili skup međupovezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, shodno programu, sprovodi automatsku obradu digitalnih podataka, te

digitalni podaci koji su skladišteni, obrađeni, pronađeni ili preneseni tim uređajem ili skupom uređaja za potrebe njegove ili njihovog funkcionisanja, upotrebe, zaštite i održavanja;

(b)

„ometanje informacionog sistema” znači sprečavanje ili prekidanje funkcionisanja informacionog sistema unosom, prenosom, oštećenjem, brisanjem, degradacijom, mijenjanjem ili prikrivanjem digitalnih podataka, ili onemogućavanjem pristupa takvim podacima;

(c)

„ometanje podataka” znači brisanje, oštećenje, degradacija, mijenjanje ili prikrivanje digitalnih podataka u informacijskom sustavu, ili onemogućavanje pristupa takvim podacima; to uključuje i krađu podataka, finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(d)

„presretanje podataka” znači presretanje, pomoću tehničkih sredstava, nejavnih prenosa digitalnih podataka u informacioni sistem, iz ili unutar njega, uključujući elektromagnetske emisije iz informacionog sistema kojima se prenose takvi digitalni podaci.

Član 3.

Činioci pomoću kojih se utvrđuje ima li sajber napad znatan učinak kako je navedeno u članu 1. stavu 1. obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

opseg, raspon, učinak ili ozbiljnost uzrokovanog poremećaja, između ostalog u pogledu ekonomskih i društvenih aktivnosti, ključnih usluga, ključnih državnih funkcija, javnog reda ili javne sigurnosti;

(b)

broj fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela na koji utiče;

(c)

broj dotičnih država članica;

(d)

opseg ekonomskih gubitaka uzrokovanih primjerice velikom krađom finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(e)

ekonomsku korist koju je počinitelj ostvario za sebe ili druge;

(f)

količinu ili prirodu ukradenih podataka ili razmjera povreda podataka ili

(g)

prirodu komercijalno osjetljivih podataka kojima se pristupilo.

Član 4.

1.

Države članice preduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoju državnu teritoriju ili prelazak preko nje:

(a)

fizičkim licima odgovornim za sajber napade ili pokušaje sajber napada;

(b)

fizičkim licima koji pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješane u sajber napade ili pokušaje sajber napada, između ostalog planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili podsticanjem takvih napada ili učestvovanje u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada bilo djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizičkim licima povezanim s licima navedenima u tačkama (a) i (b) ovoga stava

kako su navedene u Prilogu.

2.

Stavom 1. državu članicu ne obavezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.

3.

Stavom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji obaveza na osnovu međunarodnog prava, i to:

(a)

kao zemlje domaćina međunarodne organizacije;

(b)

kao zemlje domaćina međunarodne konferencije sazvane od strane Ujedinjenih nacija ili pod njihovim pokroviteljstvom;

(c)

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.

Smatra se da se stavk 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet Evropske unije se propisno obavještava u svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na osnovu stava 3. ili 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera određenih na temelju stava 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog učestvovanja na međuvladinim sastancima ili sastancima koje promoviše ili koje organizuje Evropska unija

ili koje organizuje država članica koja predsjedava OEBS-om, na kojima se odvija politički dijalog kojim se direktno promovišu politički ciljevi mjera ograničavanja, uključujući sigurnost i stabilnost u sajber prostoru.

7.

Države članice mogu odobriti i izuzeća od mjera određenih na osnovu stava 1. ako je ulazak ili prelazak potreban za sprovođenje sudskog postupka.

8.

Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stava 6. ili 7. o tome obavještava Savjet Evropske unije u pisanom obliku. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedna ili više članica Evropske unije iznese prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od dobijanja obavještenja o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više članica Savjeta Evropske Unije iznese prigovor, Savjet Evropske unije kvalifikovanom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

9.

Ako država članica na osnovu stava 3., 4., 6., 7. ili 8. odobri ulazak na svoju državnu teritoriju ili prelazak preko nje licima navedenima u Prilogu, odobrenje se strogo ograničava na svrhu za koju je dodijeljeno i na lica na koje se direktno odnosi.

Član 5.

1.

Sva finansijska sredstva i ekonomski izvori u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom:

(a)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela odgovornih za sajber napade ili pokušaje sajber napada;

(b)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela koji pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješani u sajber napade ili pokušaje sajber napada, između ostalog planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili podsticanjem takvih napada ili učestvovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada ili djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela povezanih s fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima obuhvaćenima tačkama (a) i (b)

kako su navedeni u Prilogu, zamrzavaju se.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski resursi ne stavljaju se direktno ili indirektno na raspolaganje fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima navedenim u Prilogu ni u njihovu korist.

3.

Odstupajući od stava 1. i 2., nadležni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa, pod uslovima koje

smatraju primjerenima, nakon što su utvrdili da su ta finansijska sredstva ili ti ekonomski resursi:

(a)

► **C1** potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu ◀ te izdržavanih članova porodice takvih fizičkih lica, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje taksi ili naknada za usluge redovnog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za vanredne troškove, pod uslovom da je relevantni nadležni organ najmanje dvije sedmice prije dodjele odobrenja saopštio nadležnim organima ostalih država članica i Evropskoj komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu ovog stava.

4.

Odstupajući od stava 1., nadležni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo iz stava 1. uvršteni na popis iz Priloga ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Evropskoj uniji, ili sudske odluke izvršne u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava lica s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga; i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svim odobrenjima dodijeljenim na osnovu ovog stava.

5.

Stavom 1. fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora sklopljenog prije datuma na koji su ta fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo uvršteni na navedeni popis, pod uslovom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo iz stava 1.

6.

Stav 2. ne primjenjuje se na prilog na zamrznute račune od:

(a)

kamata ili drugih prihoda od tih računa;

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno preuzetih prije datuma na koji su ti računi počeli podlijevati mjerama predviđenim u stavu 1. i 2.; ili

(c)

plaćanja dospjelih na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Evropskoj uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uslovom da sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenim u stavu 1.

▼M8

7.

Stav 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili gospodarskih izvora potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Evropska unija izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizirane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata iz tačke od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

8.

Ne dovodeći u pitanje stav 7. i odstupajući od stava 1. i 2., nadležni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstva ili gospodarskih izvora potrebno radi osiguravanja pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

9.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primanja zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 8. relevantni nadležni organ ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdato.

10.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na temelju stava 8. i 9. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 6.

1.

Savjet Evropske unije, na predlog države članice ili Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, jednoglasno odlučuje o uspostavljanju i izmjeni popisa iz Priloga.

2.

Savjet Evropske unije odluku iz stava 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te na taj način tom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu pruža mogućnost svjedočenja.

3.

Ako su podnesena svjedočenja ili su izneseni važni novi dokazi, Savjet Evropske unije preispituje odluke iz stava 1. i o tome obavještava dotično fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo.

Član 7.

1.

U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela iz člana 4. i 5.

2.

Prilog sadrži, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela. U pogledu fizičkih lica takvi podaci mogu uključivati: imena i druga imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj pasoša i lične karte; pol; adresu ako je poznata; te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Član 8.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cijelosti ili djelimično, uticale mjere određene na temelju ove Odluke, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjera zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jemstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obaveznice, jemstva ili odštete, naročito finansijskog jemstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga;

(b)

bilo koja fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koja djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

Član 9.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Evropska unija podstiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

[**▼M12**](#)

Član 10.

Ova Odluka primjenjuje se do 18. maja 2028. te se redovno preispituje. Mjere utvrđene u članu 4. i 5. primjenjuju se u pogledu fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela navedenih u Prilogu do 18. maja 2026.

[**▼B**](#)

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

**FIZIČKA ILI PRAVNA LICA, SUBJEKTI ILI TIJELA IZ ČLANA 4 I 5 UVRŠTENI NA POPIS U
PRILOGU DOSTUPNI NA LINKU: [https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019D0797-20250514#anx_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019D0797-20250514#anx_1)**

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravni učinak. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B ▼ C1

REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2019/796

od 17. maja 2019.

[o mjerama ograničavanja zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama](#)

▼ B

(L 129I 17.5.2019, 1)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
► M1	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2020/1125 od 30. jula 2020.</u>	L 246	4	30.7.2020
M2	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2020/1536 od 22. oktobra 2020.</u>	L 351I	122	10.10.2020
► M3	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2020/1744 od 20. novembra 2020.</u>	L 393	123	11.11.2020
M4	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA EVROPSKE KOMISIJE (EU) 2022/595 od 11. aprila 2022.</u>	L 114	60	12.4.2022
► M5	<u>REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2023/2694 od 27. novembra 2023.</u>	L 2694	128	11.11.2023
► M6	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2024/1390 od 17. maja 2024.</u>	L 1390	1	17.5.2024
► M7	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2024/1778 od 24. juna 2024.</u>	L 1778	1	24.6.2024
► M8	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/2465 od 10. septembra 2024.</u>	L 2465	1	12.9.2024
► M9	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2025/173 od 27. januara 2025.</u>	L 173	1	27.1.2025
► M10	<u>IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2025/886 od 12. maja 2025.</u>	L 886	1	13.5.2025

Koju je ispravio:

- C1 [Ispravak, L 176, 5.6.2020, 16 \(2019/796\)](#)
- C2 [Ispravak, L 230, 17.7.2020, 37 \(2019/796\)](#)

▼B

[▼C1](#)

REGULATIVA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (EU) 2019/796

od 17. maja 2019.

o mjerama ograničavanja zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama

[▼B](#)

Član 1.

1.

Ova regulativa primjenjuje se na sajber napade sa znatnim učinkom, uključujući pokušaje sajber napada s potencijalno znatnim učinkom, koji predstavljaju vanjsku prijetnju Evropskoj uniji ili njenim državama članicama.

2.

Sajber napadi koji predstavljaju vanjsku prijetnju obuhvataju sajber napade:

(a)

koji potiču ili su izvedeni iz područja izvan Evropske unije;

(b)

za koje se upotrebljava infrastruktura izvan Evropske unije;

(c)

koje izvede bilo koja fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo koje ima poslovno sjedište ili djeluje izvan Evropske unije; ili

(d)

koji se izvedu uz podršku, prema nalogu ili pod kontrolom bilo koje fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela koji djeluju izvan Evropske unije.

3.

U tu svrhu sajber napadi su djelovanja koja obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

pristup informacionim sistemima;

(b)

ometanje informacionih sistema;

(c)

ometanje podataka; ili

(d)

presretanje podataka,

ako takva djelovanja nije propisno ovlastio vlasnik ili drugi nosilac prava u vezi sa sistemom ili podacima ili njihovim dijelom, ili ako nisu dopuštena u skladu s pravom Evropske unije ili dotične države članice.

4.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju državama članicama obuhvataju sajber napade koji pogađaju informacione sisteme povezane s, među ostalim:

(a)

kritičnom infrastrukturu, uključujući podmorske kablove i predmete poslate u svemir, koja je ključna za održavanje vitalnih funkcija društva ili za zdravlje, sigurnost, zaštitu i ekonomsku ili društvenu dobrobit ljudi;

(b)

službama potrebnim za održavanje ključnih društvenih i/ili ekonomskih aktivnosti, posebno u sektorima energetike (električna energija, nafta i plin); prevoza (vazdušnog, željezničkog, vodenog i drumskog); bankarstva; infrastruktura finansijskog tržišta; zdravstvenog sektora (pružatelji zdravstvene zaštite, bolnice i privatne klinike); opskrbe pitkom vodom i njene distribucije; digitalne infrastrukture; i bilo kojeg drugog sektora koji je ključan za dotičnu državu članicu;

(c)

ključnim državnim funkcijama, posebno u područjima odbrane, upravljanja i funkcionisanja institucija, među ostalim za javne izbore ili postupak glasanja, funkcionisanja ekonomske i civilne infrastrukture, unutrašnje sigurnosti te vanjskih odnosa, među ostalim putem diplomatskih misija;

(d)

skladištenjem ili obradom klasifikovanih podataka; ili

(e)

vladinim timovima za hitne intervencije.

5.

Sajber napadi koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji obuhvataju sajber napade na njene institucije, tijela, kancelarije i agencije, njene delegacije u trećim zemljama ili međunarodne organizacije, njene operacije ili misije zajedničke vanjske i bezbjednosne politike (ZVBP) i njene posebne predstavnike.

6.

Ako se to smatra potrebnim kako bi se ostvarili ciljevi zajedničke vanjske i bezbjednosne politike (ZVBP) iz odgovarajućih odredaba člana 21. Ugovora o Evropskoj uniji, mjere ograničavanja u skladu s ovom Regulativom mogu se primijeniti i kao odgovor na sajber napade sa znatnim učinkom protiv trećih država ili međunarodnih organizacija.

7.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„informacioni sistemi” znači uređaj ili skupina međupovezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, shodno programu, sprovodi automatsku obradu digitalnih podataka, te digitalni podaci koji su pohranjeni, obrađeni, pronađeni ili preneseni tim uređajem ili skupinom uređaja za potrebe njegovog ili njihovog funkcionisanja, upotrebe, zaštite i održavanja;

(b)

„ometanje informacionog sistema” znači sprečavanje ili prekidanje funkcionisanja informacionog sistema unosom, prenosom, oštećenjem, brisanjem, degradacijom, mijenjanjem ili prikrivanjem digitalnih podataka, ili onemogućavanjem pristupa takvim podacima;

(c)

„ometanje podataka” znači brisanje, oštećenje, degradacija, mijenjanje ili prikrivanje digitalnih podataka u informacionom sistemu, ili onemogućavanje pristupa takvim podacima; to uključuje i krađu podataka, finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(d)

„presretanje podataka” znači presretanje, s pomoću tehničkih sredstava, nejavnih prenosa digitalnih podataka u informacioni sistem, iz ili unutar njega, uključujući elektromagnetske emisije iz informacionog sistema kojima se prenose takvi digitalni podaci.

8.

Za potrebe ove regulative primjenjuju se sljedeće dodatne definicije:

(a)

„zahtjev” znači svaki zahtjev nezavisno od toga je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove regulative, a temelji se na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, finansijskog jemstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii.

zahtjev za naknadu štete povezane s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protivzahtjev;

v.

zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekviture, presude, arbitražne presude ili jednakovrijedne odluke, nezavisno od toga gdje su doneseni;

(b)

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg primjenjivog prava, nezavisno od toga obuhvata li jedan ili više ugovora, odnosno sličnih

obaveza sklopljenih, odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; za te potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jemstvo ili odštetu, posebno finansijsko jemstvo ili finansijsku odštetu, i kredite, nezavisno od toga jesu li pravno nezavisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c)

„nadležni organi” odnosi se na nadležne organe država članica kako su navedeni na internet stranicama popisanim u Prilogu II.;

(d)

„ekonomski resursi” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, izuzev finansijskih sredstava, koja se može upotrijebiti za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga;

(e)

„zamrzavanje ekonomskih resursa” znači sprečavanje upotrebe ekonomskih resursa za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničujući se na, njihovu prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f)

„zamrzavanje finansijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prenosa, izmjene, upotrebe, pristupa ili svakog raspolaganja finansijskim sredstvima koje bi dovelo do bilo kakve promjene u njihovom obimu, iznosu, lokaciji, vlasništvu, prirode ili odredištu, ili do bilo kojih drugih promjena koje bi omogućile korištenje tih finansijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g)

„finansijska sredstva” znači finansijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničujući se na:

i.

gotovina, čekovi, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

ii.

depoziti u finansijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii.

hartije od vrijednosti i dužnički instrumenti kojima se trguje javno ili privatno, uključujući dionice i udjele, potvrde o hartijama od vrijednosti, obveznice, mjenice, jemstva, zadužnice i ugovore o finansijskim izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili drugi prihodi od imovine ili vrijednost koja se akumulira iz imovine ili je proizvod imovine;

v.

kredit, prava prijeboja, jemstva, jemstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uslovima ili druge finansijske obaveze;

vi.

akreditivi, teretnice, kupoprodajni ugovori; i

vii.

dokumenti kojima se dokazuje udio u finansijskim sredstvima ili finansijskim resursima;
(h)

„područje Evropske unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uslovima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov vazdušni prostor.

Član 2.

Činioci pomoću kojih se utvrđuje ima li sajber napad znatan učinak kako je navedeno u članu 1. stavu 1. obuhvataju bilo koje od sljedećeg:

(a)

opseg, nivo, učinak ili ozbiljnost uzrokovanog poremećaja, među ostalim u pogledu ekonomskih i društvenih aktivnosti, ključnih usluga, ključnih državnih funkcija, javnog reda ili javne sigurnosti;

(b)

broj fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela na koje utiče;

(c)

broj dotičnih država članica;

(d)

opseg ekonomskih gubitaka uzrokovanih primjerice velikom krađom finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili intelektualne svojine;

(e)

ekonomsku korist koju je počinitelj ostvario za sebe ili druge;

(f)

količinu ili prirodu ukradenih podataka ili razmjera povreda podataka ili

(g)

prirodu komercijalno osjetljivih podataka kojima se pristupilo.

Član 3.

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski resursi koji pripadaju odnosno koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.

2.

Nikakva finansijska sredstva ni ekonomski izvori ne stavljaju se na raspolaganje ni direktno ni indirektno fizičkim ni pravnim licima, subjektima ni tijelima navedenim u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.

Prilog I. uključuje, kako je utvrdilo Svjet Evropske unije u skladu s članom 5. stavom 1. Odluke Savjeta Evropske unije (ZVBP) 2019/797:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela odgovorni za sajber napade ili pokušaje sajber napada;
(b)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koji pružaju finansijsku, tehničku ili materijalnu podršku ili su na neki drugi način svjesno umiješani u sajber napade ili pokušaje sajber napada, među ostalim planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili poticanjem takvih napada ili sudjelovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada ili djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela povezana s fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima obuhvaćenim tačkama (a) i (b) ovog stava.

Član 4.

1.

Odstupajući od člana 3., nadležni državni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili ekonomskih resursa pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da su finansijska sredstva ili ekonomski resursi:

(a)

► **C2** potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. ◀ te uzdržavanih članova porodice tih fizičkih lica, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje taksi ili naknada za usluge redovnog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za vanredne troškove, pod uslovom da je relevantan nadležni organ najmanje dvije sedmice prije dodjele odobrenja saopštio nadležnim organima ostalih država članica i Evropskoj komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.

Dotična država članica obavještava druge države članice i Evropsku komisiju o svim odobrenjima izdatim na temelju stava 1. u roku od dvije sedmice od odobrenja.

Član 4.a

1.

Član 3. stav 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti sprovode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordiniše Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Evropska unija izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizovane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, filijale ili provedbeni partneri subjekata iz tačaka od (a) do (f) dok i ako djeluju u tom svojstvu.

2.

Ne dovodeći u pitanje stavk 1. i odstupajući od člana 3. stava 1. i 2., nadležni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

3.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma primanja zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 2. relevantni nadležni organ ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenje o dodatnom vremenu, smatra se da je to odobrenje izdano.

4.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu stava 2. i 3. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 5.

1.

Odstupajući od člana 3. stava 1. nadležni državni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo iz člana 3. uvršteni na popis iz Priloga I., ili su predmet su sudske ili upravne odluke donesene u Evropskoj uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I.;

i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svim odobrenjima izdatim na osnovu stava 1. u roku od dvije sedmice od odobrenja.

Član 6.

1.

Odstupajući od člana 3. stava 1., pod uslovom da je uplata fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I. dospjela na osnovu ugovora ili sporazuma, odnosno obaveze koju je dotično fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo sklopilo, odnosno preuzelo prije datuma na koji su ta fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga I., nadležni organi država članica mogu, pod uslovima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili ekonomskih resursa, pod uslovom da je dotični nadležni organ utvrdio sljedeće:

(a)

da će ta finansijska sredstva ili ti ekonomski resursi za plaćanje upotrijebiti fizička ili pravna lica, subjekt ili tijelo uvršteno u Prilog I.; i

(b)

da se plaćanjem ne krši član 3. stav 2.

2.

Dotična država članica obavještava druge države članice i Evropsku komisiju o svim odobrenjima izdatim na osnovu stava 1. u roku od dvije sedmice od odobrenja.

Član 7.

1.

Članom 3. stavom 2. ne sprječava se finansijske ni kreditne institucije da na zamrznute račune pripisuju finansijska sredstva koja treće osobe doznače u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, pod uslovom da se svaki takav priliv na te račune zamrzne. Finansijska ili kreditna institucija bez odlaganja obavještava relevantni nadležni organ o svim takvim transakcijama.

2.

Član 3. stav 2. ne primjenjuje se na sljedeće prilive na zamrznute račune:

▼C1

(a)

kamate ili druge prihode od tih računa;

(b)

plaćanja koja su dospjela na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza sklopljenih ili preuzetih prije datuma na koji je fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo iz člana 3. stava 1. uvršteno na popis iz Priloga I.; ili

(c)

plaćanja koja su dospjela na osnovu sudske, upravne ili arbitražne odluke koja je donesena u državi članici ili je izvršiva u dotičnoj državi članici,

▼B

pod uslovom da takve kamate, drugi prinosi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima članom 3. stavom 1.

Član 8.

1.

Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička, odnosno pravna lica, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom organu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Regulative, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s članom 3. stavom 1., te takve informacije prosljeđuju Evropskoj komisiji, direktno ili preko države članice; i

(b)

sarađuju s nadležnim organom u svakoj provjeri informacija iz tačke (a).

2.

Sve dodatne informacije koje Evropska komisija direktno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.

Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim članom koriste se samo za potrebe za koje su dostavljene ili primljene.

Član 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno učestvovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz člana 3.

Član 10.

1.

Zamrzavanjem finansijskih sredstava i ekonomskih resursa ili odbijanjem njihova stavljanja na raspolaganje, koje je sprovedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Regulativom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičkog ni pravnog lica, subjekta ni tijela koje ga provodi, kao ni njegovih direktora ni zaposlenih, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih finansijskih sredstava i ekonomskih resursa posljedica nemara.

2.

Fizička i pravna lica, subjekti i tijela za svoja postupanja ne snose nikakvu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog sumnjati da svojim postupanjem krše mjere navedene u ovoj Regulativi.

Član 11.

1.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cjelini ili djelomično, uticale mjere određene na osnovu ove Regulative, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjer zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jemstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obveznice, jemstva ili odštete, naročito finansijskog jemstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I;

(b)

bilo koja fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

2.

U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavom 1. na fizičkom je ili pravnom licu, subjektu ili tijelu koje traži izvršenje tog zahtjeva.

3.

Ovim se članom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih lica, subjekata i tijela iz stava 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obaveza u skladu s ovom Regulativom.

Član 12.

1.

Komisija i države članice međusobno se obavještavaju o mjerama preduzetim u skladu s ovom Regulativom te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Regulativom, a posebno informacije o:

(a)

sredstvima zamrznutim u skladu s članom 3. i odobrenjima izdatim u skladu s članom 4., 5. i 6.;

(b)

poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.

Države članice odmah obavještavaju jedna drugu i Evropsku komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle uticati na djelotvornu primjenu ove Regulative.

Član 13.

1.

Ako Savjet Evropske unije odluči fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo podvrgnuti mjerama iz člana 3., ono u skladu s tim mijenja Prilog I.

2.

Savjet Evropske unije odluku iz stava 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavještenja, pružajući tom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu mogućnost svjedočenja.

3.

Ako su podnesena svjedočenja ili su izneseni važni novi dokazi, Savjet Evropske unije preispituje odluku iz stava 1. i o tome obavještava dotično fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo.

4.

Popis iz Priloga I. redovno se preispituje, a najmanje svakih 12 mjeseci.

[▼C1](#)

5.

Evropska komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na osnovu informacija koje dostave države članice.

[▼B](#)

Član 14.

1.

U Prilogu I. navode se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela.

2.

► **C1** Prilog I. sadrži, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela. ◀ U pogledu fizičkih lica takvi podaci mogu uključivati: imena i druga imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj pasoša i lične karte; pol; adresu ako je poznata; te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Član 15.

1.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Regulative i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguravanja njihovog sprovođenja. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.

Države članice nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odlaganja obavještavaju Evropsku komisiju o pravilima iz stava 1.i svim njihovim naknadnim izmjenama.

Član 16.

1.

Evropska komisija obrađuje lične podatke kako bi ispunila svoje zadatke na temelju ove Regulative. Ti zadaci uključuju:

(a)

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronski, konsolidovani popis lica, skupina i subjekata koji podliježu finansijskim sankcijama Evropske unije i u interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti;

(b)

obrađu informacija o učinku mjera iz ove Regulative, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih finansijskih sredstava i podataka o odobrenjima koje su izdali nadležni organi.

2.

Za potrebe ove Regulative služba Evropske komisije iz Priloga II. određuje se kao „voditelj obrade” za Evropsku komisiju u smislu člana 3. stava 8. Regulative (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na osnovu te uredbe.

Član 17.

1.

Države članice imenuju nadležne organi iz ove Regulative i to navode na internet stranicama s popisa u Prilogu II. Države članice obavještavaju Evropsku komisiju o svakoj promjeni adrese internet stranica navedenih u Prilogu II.

2.

Države članice nakon stupanja na snagu ove Regulative bez odgađanja obavještavaju Evropsku komisiju o svojim nadležnim organima, između ostalog o njihovim podacima za kontakt, te o svim naknadnim izmjenama.

3.

Ako se ovom Regulativom određuje obaveza saopštavanja Evropskoj komisiji, njezina obavještenja ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Član 18.

Ova se REGULATIVA primjenjuje:

(a)

unutar područja Evropske unije, uključujući njen vazdušni prostor;

(b)

u svim vazduhoplovima i plovilima koji su pod jurisdikcijom neke države članice;

(c)

na sva fizička lica na području Evropske unije ili izvan njega koje su državljani neke države članice;

(d)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela na području Evropske unije ili izvan njega koji su osnovani ili registrovani u skladu s pravom države članice;

(e)

na sva pravna lica, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom u cjelini ili djelimično obavljenim u Evropskoj uniji.

Član 19.

Ova Regulativa stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

FIZIČKA ILI PРАВNA LICA, SUBJEKTI ILI TIJELA IZ ČLANA 3 UVRŠTENI NA POPIS U PRILOGU DOSTUPNI NA LINKU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0796-20250514#anx_I

INTERNET STRANICE S INFORMACIJAMA O NADLEŽNIM ORGANIMA I ADRESA ZA SLANJE OBAVJEŠTENJA EVROPSKOJ KOMISIJI DOSTUPNE NA LINKU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0796-20250514#anx_II